

Baisigira ntswa ya Bono

Mukonesi: Tassia Rosser

Muñwali: V McKay

(linwalwa lo shandulwa kha iyi Bugu Khulu)

Themo 3 – Bugu Khulu 1




Tshivenda



GAUTENG PROVINCE
EDUCATION
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

GGT 2030
GROWING GAUTENG TOGETHER



Bono o pfa o ṭungufhala
ngauri o vha a si na baisigira.
O vha a tshi tama uri a ṭuwe
o i namela a tshi ya tshikoloni
na khonani dzawe.





Nga ḍuvha ɿa Bono ɿa
mabebo, vhabebi vhawe vho
mu ŋea baisigira tswuku,
i penyelelaho. Bono o amba o
takala a ri, “Ndo livhuwa!”



Bono o mbo ɔi ambara
gondolo ɔawe a lingedza u
namela baisigira, fhedzi o
mbo ɔi wela fhasi. Yowee,
o vha a sa ɔivhi uri baisigira
yawe ntswa i nameliswa hani.





Duvha lijwe na lijwe o vha a
tshi pholisha baisigira yawe.
O vha a sa todi u vhudza
muthu na muthihi tshiphiri
tshawe, tshauri ha koni u
reila baisigira.



Khonani ya Bono i re na
vhulenda ine ya pfi Anne yo
mu thusa nahone hu si kale
o vha a tshi vho kona u i
namela a sa wi! O amba a ri,
“Ndo livhuwa, Anne.
Ndi a kona u i namela!”




Duvha ʘi tevhelaho Bono o i
namela e na khonani dzawe.
O vha o takalela uri o dzulela
u lingedza u i namela naho o
wa lu re na tshivhalo.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ZENEX
FOUNDATION



Iyi Bugu Khulu yo bveledzwa nga Wordworks.
Nyolo nga Jacqui Botha. Phindulelo nga Maanda Khukhusela.
Dzudzanywa nga Mpho Makwarela na Maanda Khukhusela.

Nganea yo disendeka kha bugu ya *Bheki's bike*, yo gandiswaho
nga Department of Education (www.education.gov.org).

Bugu Khulu yo neshedzwa laisentsi nga fhasi ha Creative Commons Attribution 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

